

MUZEJSKI DOKUMENTACIONI CENTAR
Zagreb, Mesnička ul.5.

Broj: 283 - 1966

Zagreb, 6.II 1966.

Kolega

Ante Glavičić,
direktor Gradskega muzeja

S e n j

Cijenjeni kolega Glavičić! Sa raznih strana čujem da se i u Senju namjerava provesti neka reorganizacija odnosno "fuzija" muzeja sa drugim ustanovama. U Senju je navodno u planu fuzija Muzeja - neke stručne škole - i kino. Molim Vas javite mi da li je to zaista istina i o čemu se radi. Bojam se da bi te bila jedna kulturna sramota za nas i našu kulturu.

Kampanja fuzije i integracije radi krivih shvaćanja i krivih postavki, već je u nekoliko slučajeva domijela tragične rezultate za naše muzeje. Bojam se da to neće biti slučaj u Senju. Ovo bi bilo za Senj tim tragičnije jer bi zahvatilo muzej u momentu jednog tempa od kojega svi maslučujemo i očekujemo lijepe rezultate. Senj je grad koji po svojoj prošlosti nije samo neznačljivo provincijsko mjesto nego je centar najznačajnijih historijskih zbivanja koji su bili često odlučujući za cijelu našu nacionalnu zajednicu. Zato nemamo i nesmijemo biti indiferentni na ono što se događa sa muzejem u Senju koji je čuvac kulturne baštine, koji je legitimacija naše zajedničke kulture i obola kojega su generacije Senja dale cijeloj zajednici. Iz toga aspekta gledam na Vaš muzej, a iz toga aspekta gledaju i drugi na senjski muzej. Osim toga muzej u Senju treba da odigra i jednu važnu kulturnu, političku i propagandnu ulogu već radi toga što je na obali, na magistrali, na dohvatu tolikom broju stranaca kojima treba nešto konkretno

reći o nama samima i o ulogi Senja ne samo u našoj nacionalnoj prošlosti nego i o njegovoj ulozi u općim historijskim zbivanjima svog vremena. Senjski muzej mora biti muzej i nemože i nesmije se srozati na provinčiju zbirku.

Upozorio bi Vas na obavezu koju Vam nameće Zakon o muzejima i Zakon o zaštiti spomenika kulture, da svaka odluka u vezi sa muzejem mora biti stručno obrazložena, da mora imati zakonom određeni rok i da se nemože i nesmije dozvoliti tretiranje muzeja iz nestručnih i ličnih aspekata. Molim Vas da to ne zaboravite i da ga to upozorite i vaš nadležni forum.

Prilažem Vam okružnici koju sam dostavio prošle godine zainteresiranim ustanovama. Bio sam uvjeren da se takova pitanja neće ponovno staviti na tapet – pogotovo ne u jednom gradu koji ima ovakovu historijsku tradiciju kao Senj. Zato Vas molim da mi javite o čemu se zapravo radi.

Uz drugarski pozdrav

/Prof.dr Antun Bauer/
direktor

NPC

14x

Bnr. 283-1966

Zgl., 6.11.66.

Kolga

ante glorię

doctors pedagog nja Say.

Gjengen kolga glorię! Se nanti otane

engen de se: u tenu nampata pwest. nala
reorganizacija odnosu frizje i muzga na shqip
ustanovime. "I bëjti gj' uroshes u plani frizje
muzga - nala struktura stoku - ; kjo, këlik ve

de li jetë ranta istiqi!

jante mi. (o cemu se rad. Bajm se ole li to bila fëmijë
kulturore nejmë zemrë si nejmë kulture. (rad. kurrë, vodova; kurrë
përpara)

Kampanja frizje, interpretacioni i që j' n' rehetë
shqiptarës dorejë tregjere resultate se mës muzgë.

Bajm se ole to mës liti shqip: u bëjti. Ole li kjo
za bëj t'm tregvendje fit li salvatës muzgë. I
momenti fëmijë tempa ka që bëjje mi moshët e përshtatje
i moshët e përshtatje. Bëjti gj' fëmijë po muzgë.
moshët e përshtatje përmes përmes mës muzgë
je çentar nejmët që përdorët zhvillim e kulturës
olej e cesto qëndrueshëm se qjetë nejmë moshët e përshtatje.

Zoto nemidhim i nejmët që përdorët zhvillim e kulturës
me ose n't se doqente se muzgë u bëjti kësaj:

çesa kulturore kulturore, kësaj gj' kuptimët e mës
kulturore i ~~zot~~ ola bëjje mi generacjo^{te}, ola
llogjë zotërujë. Të tipe ospejtë përdorët zhvillim e
mës muzgë, a të tipe ospejtë përdorët zhvillim: digj ve
mës muzgë. Që tipe muzgë u bëjti kësaj që

Kultur.) propagandha uga van
oedje : jedu ~~oedje~~ politiken : propagandha uga van
radi tape it je ne ~~oedje~~, na magistrali, na dehvatu bahan
buju stanaan hujue take nete kerbahtu rekt o nane
sanina : o ulagi deuje na sans o nadej neeswahy.
pustoti uga : p uggoy ubri u gresia bahan
^{tempat uga more liti uga}
elangina uga nemanca ^{tempat uga elangina}
menie : leuwiji selorati na phantasma ^{buju van namanca}
uporata li Vas na olahan ~~na~~ ^{de} salam o nusjine
: salam . nastiti gumanika kultura, de ~~de~~
to nakep adhi ^{de} u ugi se mengem more liti stukus
^{de more ineti salam adhi tukus}
shastoreng, ^{if i de} ~~de~~ menie, nesuji dorohit.
tetinduji nugek is metacrik ; licink cakabata.
To he salam : da.)
duhim Vas de ~~na~~ ^{de} uporata : Vas ~~nadukin~~
form.

Prilasem Van skurun buju nam ~~dokter~~ pasto
gotru raitevenramis istandamus. Bis nam nyiden
de se tokra gotruje nece ponoris starti na toped
- pogitaran na u jeduun gradu hujui ince awatan
bahan radijea has deuje. Dat Vas mahan de mi
jante o temu se raguan radi'.
uz sluputri ponor

1753

dm.